

Uputstvo za dostavljanje podataka o propisima u elektronskom obliku

Svaka od kantonalnih organizacija bi trebala da objavljuje podatke o propisima na svojoj internet stranici. Kako bi se ti podaci preuzimali u centralni registar propisa, organizacija je dužna da podatke pripremi u formatu JSON, na javno dostupnoj lokaciji. Radi uniformnosti, JSON datoteka treba imati slijedeći naziv i lokaciju: `http://<naziv_web_stranice>/propisi_<jednoznačna šifra organizacije>.json`, npr. `http://organizacijaX.ks.gov.ba/propisi_28010001.json` ili `http://opcina.ba/propisi_28012345.json`

Opis polja

Polja koja treba sadržati JSON datoteka prikazana su u tabeli:

R/B	OPIS POLJA	NAZIV POLJA	MOGUĆE VRIJEDNOSTI	PODRAZUMIJEVANA VRIJEDNOST	NAPOMENA
1	Jednoznačni interni identifikator propisa	Nid	Cjelobrojna vrijednost		Obavezno polje, mora biti jednoznačno
2	Naslov propisa	Naslov	Tekstualno polje (maks. 250 karaktera)		Obavezno polje
3	Organizacija	Organizacija	Cjelobrojna vrijednost		Obavezno polje, mora biti jednoznačno
4	Vrsta propisa	Vrsta	Cjelobrojna vrijednost od 0 do 13 sa slijedećim značenjem: 0 Ustav 1 Zakon 2 Uredba 3 Odluka ili rješenje 4 Pravilnik 5 Instrukcija ili naredba 6 Standard ili kodeks 7 Uputstvo ili metodologija 8 Plan ili program 9 Procedura ili vodič 10 Ostalo 12 Analiza ili procjena 13 Sporazum ili ugovor		Obavezno polje
5	Pravni_izvor propisa	Nivo	Cjelobrojna vrijednost 0, 1, 2, 3, 4, 9 ili 10, sa slijedećim značenjem: 0 'Službeni list SRBiH' 1 'Službeni list RBiH' 2 'Službene novine FBiH' 3 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'		Obavezno polje

R/B	OPIS POLJA	NAZIV POLJA	MOGUĆE VRIJEDNOSTI	PODRAZUMIJEVANA VRIJEDNOST	NAPOMENA
			9 'Službeni list SFRJ' 10 Interni dokument		
6	Broj službenog glasila u kome je objavljen propis	Brojssl	Tekstualno polje (maks. 100 karaktera)		
7	Prilog	Prilog	Tekstualno polje sa URL adresom PDF priloga. Ukoliko ima više priloga razdvojiti ih uspravnom crtom “ ”		
8	Naslov priloženog dokumenta	Naslov_priloga	Ukoliko prilog postoji obavezno napisati Naslov priloga		
9	Nadležnost	Nadleznost	Cjelobrojna vrijednost od 1 do 6 sa slijedećim značenjem: 1 Ministarstvo ili organ 2 Vlada KS 3 Skupština KS 4 FBiH 5 BIH 6 Međunarodni propisi 7 Općina 8 Grad Sarajevo		
10	Oblast	Oblast	Cjelobrojna vrijednost		
11	Strateški	Strateski	Cjelobrojna vrijednost 1 ili 2 sa slijedećim značenjem: 1 NE 2 DA	1	
12	Nevažeći	Nevazeci	Cjelobrojna vrijednost 1 ili 2 sa slijedećim značenjem: 1 NE 2 DA	1	
13	Napomena	Obrazlozenje	Tekstualno polje (MEMO)		

Važna napomena 1

Svaka organizacija treba da eksportuje u JSON datoteku samo svoje propise, a ne propise koje je donio neki drugi organ. Na taj način će se izbjeći ponavljanje istih propisa na portalu <http://propisi.ks.gov.ba>. Stvar je interne realizacije sistema kako će se zvati to polje. ZIS je za kantonalna ministarstva i druge organe kojima pravi stranice uveo polje "Ne kopirati propis na portal Propisi" koje je podrazumijevano isključeno pri unosi novog propisa, a može se uključiti za tuđe propise, i po kojem filtrira unos na zajednički portal Propisi.

Važna napomena 2

Pripremljenu JSON datoteku potrebno je provjeriti po pitanju ispravnosti strukture i sadržaja. Ispravnost strukture, tj. da li je JSON datoteka dobro formatirana, trebate provjeriti na stranici

<https://jsonformatter.curiousconcept.com/>.

Ispravnost sadržaja je potrebno provjeriti kod polja koja koriste šifarnike, tj. smiju imati vrijednosti samo iz određenog skupa, kao npr. polje "Vrsta" koje smije imati samo vrijednosti iz skupa {0..13}. Ispravnost

sadržaja možete provjeriti na stranici <https://jsonpath.curiousconcept.com/> npr. za *JSONPath*

Expression: \$.nodes..node.Vrsta* vratiće vrijednosti polja "Vrsta" i tu se odmah može uočiti da li su vrijednosti ispravne.

Potrebno je obavezno provjeriti i strukturu i sadržaj. U slučaju neispravne strukture JSON datoteka se neće uopšte moći importovati u centralni registar, dok će se u slučaju neispravnog sadržaja podaci importovati, ali neće prikazivati ili će se prikazati netačno.

Primjer

Primjer datoteke u formatu JSON sa 5 slogova, odnosno sa 5 unesenih propisa: propis_28010001.json

```
{
  "nodes" : [
    {
      "node" : {
        "Nid" : "14486",
        "Naslov" : "Korisničko uputstvo za unos propisa na stranicama organa",
        "Organizacija" : "200",
        "Vrsta" : "7",
        "Nivo" : "10",
        "Brojsl" : "",
        "Prilog" :
        "https://zis.ks.gov.ba/sites/zis.ks.gov.ba/files/korisnicko_uputstvo_za_unos_propisa_na_stranicama_organ_
        _nacrt_2017-08-29.pdf",
        "Naslov_priloga" : " Nacrt",
        "Nadleznost" : "1",
        "Oblast" : "2",
        "Strateski" : "0",
        "Nevazeci" : "0",
        "Obrazlozenje" : ""
      }
    },
    {
      "node" : {
        "Nid" : "14485",
        "Naslov" : "Uputstvo o prijemu i slanju elektronske pošte u KS",
        "Organizacija" : "200",
        "Vrsta" : "7",
        "Nivo" : "10",
        "Brojsl" : "",

```

```

    "Prilog" : "https://zis.ks.gov.ba/sites/zis.ks.gov.ba/files/uputstvo_o_prijemu_i_slanju_eposte_u_ks_-_nacr_0.pdf",
    "Naslov_priloga" : " Nacr",
    "Nadleznost" : "1",
    "Oblast" : "2",
    "Strateski" : "0",
    "Nevazeci" : "0",
    "Obrazlozenje" : "Uputstvo je u Nacrtu do usvajanja predložene Odluke na Vladi.\n"
  }
},
{
  "node" : {
    "Nid" : "14340",
    "Naslov" : "Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji 2008. g.",
    "Organizacija" : "200",
    "Vrsta" : "4",
    "Nivo" : "10",
    "Brojsl" : "",
    "Prilog" :
"https://zis.ks.gov.ba/sites/zis.ks.gov.ba/files/pravilnik_o_unutrasnjoj_organizaciji_2008_final.pdf",
    "Naslov_priloga" : " Pravilnik",
    "Nadleznost" : "1",
    "Oblast" : "",
    "Strateski" : "0",
    "Nevazeci" : "0",
    "Obrazlozenje" : ""
  }
},
{
  "node" : {
    "Nid" : "14339",
    "Naslov" : "Instrukcija za korištenje helpdeska",
    "Organizacija" : "200",
    "Vrsta" : "5",
    "Nivo" : "10",
    "Brojsl" : "",
    "Prilog" :
"https://zis.ks.gov.ba/sites/zis.ks.gov.ba/files/instrukcija_za_koristenje_helpdeska_7.pdf",
    "Naslov_priloga" : " Preuzmi",
    "Nadleznost" : "1",
    "Oblast" : "2",
    "Strateski" : "0",
    "Nevazeci" : "0",
    "Obrazlozenje" : ""
  }
},
{
  "node" : {
    "Nid" : "14170",
    "Naslov" : "Instrukcija za izradu i doradu aplikacija",
    "Organizacija" : "200",
    "Vrsta" : "5",

```

```
"Nivo" : "10",
"BrojSl" : "",
"Prilog" : "https://zis.ks.gov.ba/sites/zis.ks.gov.ba/files/instrukcija_za_izradu_aplikacija_2014-12-121.pdf",
"Naslov_priloga" : " Preuzmi",
"Nadleznost" : "",
"Oblast" : "",
"Strateski" : "",
"Nevazeci" : "",
"Obrazlozenje" : ""
}
}
]
}
```